

Go lebana le beke ya bomorafe

**Go gololwa ga buka:**

Studying While Black (Go Ithuta o le Motho Montsho)

Ke Hisitori ya Bomang e e Botlhokwa: go fedisa bokolone jo hisitori ya Seaforika e kwadilweng ka jone

**Kokoanotherisano:**

Bopolotiki le Melawana ya Jone

Bomorafe le bopolotiki jwa tlhagisokitso

Bomorafe, Go Amogelwa le go akarediwa ga botlhe

Dikgwetlho tsa go tlhatlhamolola ntlo ya mong ka didirisiwa tsa mong wa yone

**Dipuisano:**

Puisano le SCC

Puisano e e Akanyeditsweng ka Kelotlhoko

Bomorafe, Puo le bopolotiki jwa go akaretsa botlhe

Go Tlhaloganya Ditlamorago tsa Apareteiti: heArt - healing through art (go thobiwa maikutlo ka atshe)

Go Tlosa Bokolone le go Fetola Yunibesiti

“Go lebana le bomorafe” ga yunibesiti go kaya eng? Go lebana le bomorafe mo yunibesiting ya Aforikaborwa ke go lebana le kamano fa gare ga bomorafe le tšhono ya go ithuta; ke go bo lwantsha, ke go sikara maikarabelo ka ntlha ya jone, ke go tlhaloganya ka fa bo amang ka teng tiro ya rona ya go ruta, le go nna le seabe mo tirong ya go dira patlisiso mo baaging. Fa re simolola mo ntlheng ya gore bomorafe ke karolo ya hisitori e e ka se kang ya kgaoganngwa le maitemogelo a tlhaolele a Aforikaborwa e nnileng one; le go tsaya malebela mo tseleng e Audre Lorde a tlhaloganyang dilo ka yone, ya gore “didirisiwa tsa mong ga di kitla le ka motlha di tlhatlhamolola ntlo ya mong”, go lebana le bomorafe go raya go mekamekana thata le jone ka boikaelelo jwa go bo fedisa.

Porojeke ya go lebana le bomorafe mo yunibesiting ke ya go fetola mekgwa ya akatemi e e ka nnang ya fedisa kgaogano ka bomorafe kgotsa e e ka nnang ya tlhola kgaogano ka bomorafe gape ke ya go batlisisa gore bo nnile gone jang. Seno se fitlhelelwa ka go naya botlhe tshono ka go lekalekana ya go utlwa dikakanyo tsa bone tse di farologaneng, jaaka fa seno e tla bo e le maikaelelo a lenaneo le le tla tsayang beke yotlhe.

## **Khamphase ya Mafikeng**

08 Moranang 2019

10h00-11h30 Go bulwa ga lefelo la dipontsho la diatshe: Marilyn Setlalentoa

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

08 Moranang 2019

12h00-13h30 Pulo ka: Mop Robert Balfour

Puisano le Kgololo ya Buka ya Studying While Black (Go Ithuta o le Motho Montsho) Alude Mahali, Relebohile Moletsane le Sharlene Swartz (UKZN)

Motlotlo le bo/ntlhopheng ba/wa SCC

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

08 Moranang 2019

14h00-16h00 Matseno: Pamela Maseko

Kokoanotherisano ka Bomorafe le Bopolotiki jwa Tlhagisokitso le Kgololo ya Buka ya Whose History Counts (Ke Hisitori ya Bomang e e Botlhokwa): Lungisile Ntsebeza a tshwere motlotlo le Mokgadi Molope (YBB) le Ba/Moithuti – bo/ntlhopheng ba SCC

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

09 Moranang 2019

10h00-11h30 Motlotlo le SCC

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

09 Moranang 2019

12h00-13h30 Matseno: Liqhwa Siziba

Kokoanotherisano: Bopolotiki le Melawana ya Jone Zethu Cakata (UNISA), Neil Roos (UFS)

Leloko la Badiri la YBB

Motlotlo le bo/ntlhopheng ba/wa SCC

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

09 Moranang 2019

14h00-16h00 Tiro ya bokgoni jwa atshe

Se bomorafe bo se kayang mo go nna: #facingrace #mynwuway

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

10 Moranang 2019

10h00-11h30 Matseno: Moithuti

Puisano/Lekgotla

Bomorafe, Puo le bopolotiki jwa go akaretsa botlhe

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

10 Moranang 2019

12h00-13h30 Matseno: Herman Grobler le Herman Myburgh

Dipuisano ka go amogela ditso tse di farologaneng: A o motho yo o sa lebeng mmala wa letlalo e bile a go dira jalo go kotsi? A o leba o le mongwe kgotsa e mentsi, pharologanyo ke eng?

Motlotlo le bo/ntlhopheng ba/wa SCC

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

12 Moranang 2019

10h00-11h30 Puisano/Lekgotla le Konelo

Go Tlosa Bokolone le go Fetola Yunibesiti Marilyn Setlalentoa & Sonia Swanepoel, SCC

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

12 Moranang 2019

12h00-13h30 Tantshe ka sekhukhu

Lefelo: Holo ya Maikaelelo Otlhe

### **Khampase ya Potchefstroom**

08 Moranang 2019

10h00-11h30 Go bulwa ga lefelo la dipontsho la diatshe: Daryl Balia

Lefelo: Lefelo la Dipontsho la Ditshwantsho tsa YBB

08 Moranang 2019

12h00-13h30 Matseno: Wemar Strydom

Kokoanotherisano ya Bopolotiki jwa Melawana ya Jone Zethu Cakata (UNISA), Neil Roos (UFS) le Petra Bester

Motlotlo le bo/ntlhopheng ba/wa SCC

Lefelo: Holo ya Heimat

08 Moranang 2019

14h00-16h00 Tiro ya bokgoni jwa atshe

Se bomorafe bo se kayang mo go nna: #facingrace

#mynwuway

Lefelo: Holo ya Heimat

09 Moranang 2019

10h00-11h30 Matseno: Pamela Maseko

Kokoanotherisano ka Bomorafe le Bopolotiki jwa Tlhagisokitso le Kgololo ya Buka ya Whose History Counts (Ke Hisitori ya Bomang e e Botlhokwa): go fedisa bokolone jo hisitori ya Seaforika e kwadilweng ka jone: Lungisile Ntsebeza a tshwere motlolo le bo/ntlhopheng ba/wa SCC, Jean du Toit

Lefelo: Holo ya Heimat

09 Moranang 2019

12h00-13h30 Matseno: Anné Verhoef

Kgololo ya Buka le pusano ka Go Ithuta o le Motho Montsho: Alude Mahali, Relebohile Moletsane le Sharlene Swartz (UKZN)

Motlotlo le bo/ntlhopheng ba/wa SCC

Lefelo: Holo ya Heimat

9 Moranang 2019

14h00-16h00 Matseno: Herman Grobler le Herman Myburgh

Dipuisano ka go amogela ditso tse di farologaneng: A o motho yo o sa lebeng mmala wa letlalo e bile a go dira jalo go kotsi? A o leba o le mongwe kgotsa e mentsi, pharologanyo ke eng?

Motlotlo le bo/ntlhopheng ba/wa SCC

Lefelo: Holo ya Heimat

10 Moranang 2019

10h00-11h30 Matseno: Moithuti

Puisano/Lekgotla

Bomorafe, Puo le bopolotiki jwa go akaretsa botlhe

Lefelo: Holo ya Heimat

11 Moranang 2019

12h00-13h30 Matseno: Moithuti

Kokoanotherisano: Dikgwetlho tsa go tlhatlhamolola ntlo ya mong ka didirisiwa tsa mong wa yone Leigh-Ann Naidoo (UCT), Neil Roos (UFS)

Lefelo: Holo ya Heimat

12 Moranang 2019

10h00-11h30 Puisano/Lekgotla le Konelo

Go Tlosa Bokolone le go Fetola Yunibesiti Daryl Balia & Robert Balfour, SCC

Lefelo: Holo ya Heimat

12 Moranang 2019

12h00-13h30 Tantshe ka sekhukhu

Lefelo: Holo ya Heimat

### **Khamphase ya Khutlotharo ya Lekwa**

08 Moranang 2019

12h00-13h30 Go bulwa ga lefelo la dipontsho la diatshe: Mirna Nel

Lefelo: Matseno a Botlhe a Laeborari

08 Moranang 2019

14h00-16h00 Matseno: Jaco Hoffman

Kgololo ya Buka le puisano ka Go lthuta o le Motho Montsho: Nolwandle Lembethe(YBB), Sibusiso Maseko (UNISA)

Motlotlo le bo/ntlhopheng ba/wa SCC

Motsamaisa Lenaneo: Moithuti le Andre Goodrich

Lefelo: Kago 6 Old Mutual

09 Moranang 2019

10h00-11h30 Puisano e e Akanyeditsweng ka Kelotlhoko

(go nna le seabe ga dikhamphase tsotlhe tse tharo)

Lefelo: Big Lapa

09 Moranang 2019

14h00-16h00 Puisano e e Akanyeditsweng ka Kelotlhoko

(go nna le seabe ga dikhamphase tsotlhe tse tharo)

Lefelo: Big Lapa

10 Moranang 2019

10h00-11h30 Matseno: Moithuti

Puisano/Lekgotla

Bomorafe, Puo le bopolotiki jwa go akaretsa botlhe

Lefelo: Kago 6 Old Mutual

10 Moranang 2019

12h00-13h30 Matseno: Tobie van Dyk

Kokoanotherisano ka Bomorafe, Go Amogelwa le go Akarediwa ga Botlhe: Leigh-Anne Naidoo (UCT), Pia Bombardella (YBB)

Motlotlo le bo/ntlhopheng ba/wa SCC

Lefelo: Kago 6 G02 Samancor

11 Moranang 2019

10h00-12h00 Matseno Moithuti

Metshameko ya Aforikaborwa

Nolwandle Lembethe le bo/ntlhopheng ba/wa SCC

Ka fa Ntle ga Kago 6

12 Moranang 2019

10h00-11h30 Puisano/Lekgotla

Go Tlosa Bokolone le go Fetola Yunibesiti Linda du Plessis & Mirna Nel, SCC

Lefelo: Kago 6 Old Mutual

12 Moranang 2019

12h00-13h30 Tantshe ka sekhukhu

Lefelo: Lebala la Kirikete